



# education

Lefapha la Thuto la Bokone Bophirima  
Noord-Wes Departement van Onderwys  
North West Department of Education  
**NORTH WEST PROVINCE**

## PROVINCIAL ASSESSMENT

MOPHATO 11

SETSWANA PUO YA GAE  
PAMPIRI YA NTLHA

MEMORANTAMO

MADUO: 70

Memorantamo o o na le ditsebe di le 9.

## KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO

### Mokgwa wa go tshwaya Tekatlhaloganyo

- Motlhatlhojwa a se sokelwa dirope fa dikarabo di na le mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo ntle le fa diphoso di fetola bokao gonne go tobilwe go tlhaloganyo. (Diphoso di nne di supiwé)
- Fa motlhatlhojwa a dirisa mafoko a puo e sele mo go e e tlhatlhobiwang, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e sa ntse e tlhaloganyega, o se ka wa mo jela maduo. Fela, lefoko le le tswang mo puong e sele le a amogelesega fa le dirisitswe mo setlhangweng e bile le tlhokega mo karabong.
- Mo dipotsong tse di bulegileng, dikarabo tsa EE/NNYAYA kgotsa KE A DUMELA/GA KE DUMELE di se abelwe maduo. Lebaka/tshegetse ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO e se abelwe leduo lepe. Lebaka/tshegetse ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- Fa go tlhokega karabo ya lefoko le le lengwe mme motlhatlhojwa a neetse polelo yotlhe, mo tshwae ka nepagalo fa e le gore lefoko le le nepagetseng le thaletswe/le ntshofaditswe.
- Fa go tlhokiwa dintlha di le pedi/tharo mme go tlhagisitswe tse dintsi, go tshwaiwa fela tse pedi/tharo tsa ntlha.
- Amogela dipharologanyo tsa diteme.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwang karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

### POTSO 1

#### 1.1

1.1.1 C/KwaZulu-Natal (1)

1.1.2 Porojeke ya Dale Hes (1)

1.1.3 Go thusa setšhaba go samagana le phetogo ya tlelaemete. (2)

1.1.4 E rotloetsa basadi go dirisa dijalo tse di kgonang go emeleana le phetogo ya tlelaemete, menontsha ya okanike le mekgwa e mešwa ya go kotula. (2)

1.1.5 Dipula tsa matsorotsoro le leuba (2)

## Memorantamo-Mophato 11

- 1.1.6 O iphitlhetse a kgonne go ithekela diphatlhonyana ka fa ntlong ya gagwe  
le go beeletsa madinyana a go isa bana sekolong. (2)
- 1.1.7 EE – ba tlaa kgona go ikemela mme ba thuse bamalapa a bona ka tse di  
tlhokegang. (2)  
NNYAA – ga se bomme/basadi botlhe ba ba ka fitlhelang tšhono e.
- 1.1.8 Mmopo le ditapole (2)
- 1.1.9 Ntlha – e kgontshitse basadi ba le bantsi go nna le seabe mo diporojekeng  
tse di diragadiwang mo motseng ya bona/ Bontsi bo kgona go ikinola mo  
khumanegong. (2)
- 1.1.10 EE – e lebile bomme/basadi fela, ga e akaretsa borre/banna. (2)
- 1.1.11 EE – basadi ba tlhokile ditšhono di le dintsi tsa go itirela ka bobona mo  
dinakong tsa tlhaolele. (2)
- 1.1.12 Go boelwa ke sengwe se se kgotsofatsang. (2)
- 1.2
- 1.2.1 Go jala/go dira mo tshingwaneng (2)
- 1.2.2 (a) Setlhangwa A se bua ka bomme/basadi ba bantsi fa Setlhangwa B  
se bontsha mme/mosadi a le mongwe fela. (1)  
(b) Setlhangwa A se bua ka madi a dipoelo fa Setlhangwa B se sa  
bontshe madi le dipoelo. (1)  
(c) Setlhangwa sa A – Porojeke e kwa Porofenseng ya KwaZulu-Natal  
fa mo Setlhangwa B go sa neelwa lefelo. (1)  
**(Dikarabo tse di maleba di elwe tlhoko)**
- 1.2.3 A boitumelo/thotloetso – o a tshega/ o itumeletse gore bomme le bona ba tlaa  
kgona go tlhokomela malapa a bona jaaka mongwe le mongwe. (2)

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30**

**KAROLO YA B: TSHOBOKANYO****Mokgwa wa go tshwaya tshobokanyo**

Go tshwaya go ikaegile ka tsenyeletso ya dintlha tse di batliwang mo potsong.

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo**

- Maduo a le 7 a dintlha di le 7
- Maduo a le 3 a puo
- Palogotlhe : 10

- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**

- Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1-3
- Maduo a le 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4-5
- Maduo a le 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6-7

- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a nopotse:**

- Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di 1-5
- Lefela (0) = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 6-7

**ELA TLHOKO:**

- **Palo ya mafoko**

- Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
- A motlhatlhojwa a se jelwe maduo fa a sa tlhagisa palo e e solofetsweng kgotsa fa palo ya mafoko a a dirisitsweng e fosagetse. Fa a fetile palo ya mafoko a a lekanyeditsweng, bala go fitlha ka polelo ya bofelo e e tlang morago ga tekanyetso mme o ikgatholose karolo e e setseng ya tshobokanyo.
- Ditshobokanyo tse dikhutshwane mme di na le dintlhakgolo tsotlhe tse di tlhokegang di se ke tsa sokelwa dirope.

**POTSO 2**

	<b>DINOPOLO</b>		<b>MAFOKO A A TSHINTSHINTSWENG</b>
<b>1</b>	Ithute sengwe le sengwe se o tshwanetseng go se itse ka ga bolwetse jwa tobekano ya maikutlo jo wena kgotsa yo mongwe wa bao o ba ratang a ka tswang go fitlhetswe gore o na le bona.	<b>1</b>	Nna le kitso e e tletseng ka ga bolwetse jwa tobekano ya maikutlo.
<b>2</b>	Batlisisa gore ke eng se se tlholang bolwetse joo, matshwao a jona le kalafo ya jona mme fa go kgonagala o ka nne gape wa botsolotsa le mo ngakeng e molwetse a leng mo diatleng tsa gagwe.	<b>2</b>	Batla ka botlalo dintlha tsa botlhokwa ka ga bolwetse jo.

## Memorantamo-Mophato 11

<b>3</b>	O tshwanetse go ithuta gape le ka matshwao a maikutlo a boitumelo jo bo seng kana ka sepe le a maikutlo a a tlhonameng gore o kgone go itse gore motho yo a nang le bolwetse jono a ka dira eng.	<b>3</b>	Ithute matshwao otlhe a maikutlo ka ga bolwetse jo gore o tle o lemoga fa bo tshwere mongwe.
<b>4</b>	Le ka buisana le go dumelana ka dikgato tse di tla tsewang go babalela dilo tsa botlhokwa tse di jaaka go mo amoga dikarata tsa go adima madi, dithata tsa go ka dirisa banka le go mo amoga dinotlolo tsa sejanaga.	<b>4</b>	Buisana le go dumalane le ena pele o mo tseela dilo tsa botlhokwa.
<b>5</b>	Rotloetsa molwetse go nwa melemo, go ya go bona ngaka le go kgaotsa go nwa bojalwa le go dirisa diritibatsi	<b>5</b>	Mo tiise mooko thata ka go nwa melemo le go emise bojalwa le diritibatsi.
<b>6</b>	Laela molwetse go botsa ngaka ya gagwe ka kgonagalo ya gore a neelwe melemo e mengwe kgotsa a batle thuso gongwe go utlwa gore bareng.	<b>6</b>	Mo gakolole ka ga go fetola melemo le go batla thuso gongwe gape.
<b>7</b>	Fa ba se na go fola, ba tshole fela jaaka o tshola batho ba bangwe, mme o nne o ba etse tlhoko go bona fa go na le matshwao ape a a supogang.	<b>7</b>	Tshola motho yo o fodileng ka lerato.

Nna le kitso e e tletseng ka ga bolwetse jwa tobekano ya maikutlo. Batla ka botlalo dintlha tsa botlhokwa ka ga bolwetse jo. Ithute matshwao otlhe a maikutlo ka ga bolwetse jo gore o tle o lemoga fa bo tshwere mongwe. Buisana le go dumalane le ena pele o mo tseela dilo tsa botlhokwa. Mo tiise mooko thata ka go nwa melemo le go emise bojalwa le diritibatsi. Mo gakolole ka ga go fetola melemo le go batla thuso gongwe gape. Tshola motho yo o fodileng ka lerato.

**Palo ya mafoko: [88]**

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10**

**KAROLO YA C****Mokgwa wa go tshwaya Karolo C**

- Mopeleto:
  - Karabo ya lefoko le le lengwe e abelwe leduo le fa mopeleto o fosagetse ntle fela le fa phoso e fetola bokao jwa lefoko.
  - Fa dikarabo e le dipolelo tse di tletseng, mopeleto o o fosagetseng o sokelwa dirope fa phoso e le mo ponagalong ya puo e e tlhatlhabiwang.
  - Fa go tlhatlhabiwa dikhutshwafatso, karabo e tshwanetse go nna le matshwao a puiso a a nepagetseng.
- Dipopego tsa polelo e tshwanetse go latela melawana ya dipopego tsa puo ka nepagalo e bo e tlhagisiwe ka dipolelo tse di tletseng/go latela taelo.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

**POTSO 3**

- 3.1 D/Sekolo sa Thuto-pele (1)
- 3.2 Boitumelo – o a nyeba/tshega (2)
- 3.3 Batsadi (1)
- 3.4 Re tlaa direla (1)
- 3.5 10 Firikgong 2019
- 3.6 wa gago – Morutabana o tshwaile wa gago. (2)
- 3.7 EE – ba neetse dinomoro tsa mogala le aterese ya imeile/ O ka ba letsetsa mo mogaleng kgotsa wa ba romela imeile. (2)
- [10]

**POTSO 4**

- 4.1 B/ditiragalo tsa letsatsi la bašwa (1)
- 4.2 Modirisotaelo (2)
- 4.3 Lekgarebe la Foreimi ya 1 le apere diaparo tse di khurumeditse dikarolo tsotlhe tsa mmele sentle, fa lekgarebe mo Foreiming ya 2 le apere bokhutshwane, dikarolo tsa mmele jaaka mabele ga di a bipega sentle. (2)
- 4.4 O tshogile, ka a rototse matlho. (2)
- 4.5 Jaanong – Tshidi le Pule ba tsamaya jaanong. (2)
- 4.6 Dingwaga di le 43/ masomeamanetharo. (1)
- [10]

**POTSO 5**

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 5.1 | Leina + thui  | (2)  |
| 5.2 | Malatsi a boikhutso a ne a <u>le maleele</u> thata. | (1)  |
| 5.3 | otlhe – Otlhe a dirile modumo.                      | (2)  |
| 5.4 | Leitiri   | (1)  |
| 5.5 | Ga ke feroqe dibete.                                | (1)  |
| 5.6 | Tlhalosi ya kopanelo.                               | (1)  |
| 5.7 | Polelwanakalatlhalosi ya felo.                      | (1)  |
| 5.8 | Leba/bona   | (1)  |
|     |   | [10] |

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30**  
**PALOGOTLHE: 70**

**BARRET'S TAXONOMY****TEKATLHALOGANYO**

	Tshedimosetso	Thulaganyo sešwa	Go itseela tshwetso	Tlhatlhobo	Kgatlhegelo	Maduo
<b>1.1</b>						
1.1.1			1			1
1.1.2	1					1
1.1.3				2		2
1.1.4				2		2
1.1.5	2					2
1.1.6				2		2
1.1.7				2		2
1.1.8				2		2
1.1.9			2			2
1.1.10			2			2
1.1.11			2			2
1.1.12	2					2
<b>1.2</b>						
1.2.1			2			2
1.2.2		4				4
1.2.3			2			2
<b>GOTLHE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>10</b>		<b>[30]</b>
<b>TSHOBOKANYO</b>						
<b>2</b>		4	2	2	2	<b>[10]</b>
<b>TIRISO YA PUO</b>						
<b>3</b>						
3.1				1		1
3.2			2			2
3.3				1		1
3.4				1		1
3.5				1		1
3.6				2		2
3.7			2			2
<b>GOTLHE</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>[10]</b>
<b>4</b>						
4.1			1			1
4.2				2		2
4.3		2				2
4.4		2				2
4.5				2		2
4.6				1		1
<b>GOTLHE</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>[10]</b>



## Memorantamo-Mophato 11

<b>5</b>						
5.1				2		2
5.2		1				1
5.3			2			2
5.4				1		1
5.5		1				1
5.6				1		1
5.7				1		1
5.8				1		1
<b>GOTLHE</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>[10]</b>
					<b>GOTLHE: 70</b>	
<b>GOTLHE</b>	<b>19</b>		<b>20</b>	<b>31</b>		
%	27.0		29.0		44.0	